
Yehowa Adansefo

Ɔmansin
Nhyiam

Program 2016-2017

Asemti:

Monko So Nno Yehowa!

—Mat. 22:37.

Anɔpa

- 9:40 Nnwom
- 9:50 Dwom 50 ne Mpaebɔ
- 10:00 Kae Ahyɛde a Ɛye Kɛse Sen ne Nyinaa No
- 10:15 Dɔ Onyankopɔn, Ɛnye Wiase No
- 10:30 Kyerɛkyerɛ Afoforo ma ‘Wɔnnɔ Yehowa Din’
- 10:55 Dwom 112 ne Nkaebɔ
- 11:05 “Nea Ɔdɔ Onyankopɔn no, Ɛsɛ sɛ Ɔdɔ Ne Nua Nso”
- 11:35 Ahofohyira ne Asubɔ
- 12:05 Dwom 34

Awia

- 1:20 Nnwom
- 1:30 Dwom 73
- 1:35 Osuahu Ahorow
- 1:45 Ɔwɛn-Aban mu Nsɛm a Wɔabɔ no Mua
- 2:15 Awofɔ—Monkyerɛkyerɛ Mo Mma ma Wɔnnɔ Yehowa
- 2:30 Mmofra—Momma Obiara Nhu sɛ Yehowa Ne Mo Adamfo Paa
- 2:45 Dwom 106 ne Nkaebɔ
- 2:55 Nnyaw “Ɔdɔ a na Wowɔ Kan No”
- 3:55 Dwom 3 ne Mpaebɔ

Hwehwɛ Nsɛmmisa Yi Ho Mmuɛ:

1. Dɛn ne ahyɛde a ɛyɛ kɛsɛ sɛn ne nyinaa no, na dɛn nti na ɛho hia? (Mat. 22:37, 38; Mar. 12:30)
2. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛanno wiase no? (1 Yoh. 2:15-17)
3. Yɛbɛyɛ dɛn akyerɛkyerɛ nkurofo ma “woado Yehowa din”? (Yes. 56:6, 7)

4. Yɛbɛyɛ dɛn ayi yɛn yam adɔ yɛn nuanom?
(1 Yoh. 4:21)

5. Awofɔ bɛyɛ dɛn akyerɛkyerɛ wɔn mma ma
wɔadɔ Yehowa? (Deut. 6:4-9)

6. Wobɛyɛ dɛn ama obiara ahu sɛ Yehowa ne
w'adamfo paa? (1 Yoh. 5:3)

7. Sɛ yɛbɛkɔ so adɔ Yehowa anaa yɛasan
akɔfa yɛn kan dɔ no a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
(Adi. 2:4, 5)